

## 2021 PULANE YA U FUNZA- Themo ya 1: TSHIVENYA LUAMBO LWA HAYANI: GIREIDI 12

THEMO YA 1 Maquvha a 45	Vhege ya 1: 27-29 Phando (3)	Vhege ya 2: 01-05 Luhuhi	Vhege ya 3: 08-12 Luhuhi	Vhege ya 4: 15-19 Luhuhi	Vhege ya 5: 22-26 Luhuhi	Vhege ya 6: 01-05 hafa	Vhege ya 7: 08-12 hahafamuhwe	Vhege ya 8: 15-19 hahafamuhwe	Vhege ya 9: 23-26 hahafamuhwe (4)	Vhege ya 10: 29-31 hahafamuhwe (3)
TPKL										
Zwikili:  U thetshesela u itela u pfesesa:  U vhalana u halela  U gwala na u hakedza	U thetshesela u itela u pfesesa:  (U thetshesela u itela u wana mafungo, u sengulusa, u kho »edzela na u davidzana) Tshifhinga: Awara 1  • Mbonalo dza ndeme dza zwibveledzwa na zvipipa zwa bugu, hu tshi katelwa na tshaka dza hitheretsha • Ngudo ya hitheretsha Tshifhinga: Awara 3  Tshibveledzwa tsha Vhudavhidzani: Marifhi a vhukonani/ foma (khumbelo/mbilahel	Nyambedzano/u haseledza/ muvhigo/u sedzulusa: • Mbonalo na milayo zwa tshibveledzwa • U pulana, u hahafamuhwe, u davidzana, u ita npowenpowe na u hakedza Tshifhinga: Awara 1  • U vhalana u itela u pfesesa: Zwi»irathedzhi hu tshi khou shumiswa zwibveledzwa zwa u gwala: Hu sedzwa kha Khethekanyo ya 3.2 (CAPS) • Ngudo ya hitheretsha Tshifhinga: Awara 4	U thetshesela u itela u pfesesa: (U thetshesela u itela u wana mafungo, u sengulusa, u khopedzela na u davidzana) Tshifhinga: Awara 1  • U vhalana u itela u pfesesa: o U bveledza pivhamaipfi na kushumisele kwa luambo o Tshivhumbeco tsha fhungo • Ngudo ya hitheretsha Tshifhinga: Awara 4 <b>Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani:</b> Muvhigo/u sedzulusa/athikhil i ya gurannya/	Tshipitshi tshi songo lugiselwaho: • Mbonalo na milayo (thekhiniki dza u amba fhethu ha nnyi na nyyi, tshivhumbeco na maitela a ndugiselo) • U pulana, u hahafamuhwe, u dzudzanya, u ita npowenpowe na u hakedza Tshifhinga: Awara 1  U hahafamuhwe zwi bveledzwa zwa u tou vhona:  • U hahafamuhwe zwi bveledzwa zwa u tou vhona Tsumbo. Khungedzelo, khathuni zwifanyiso.  • Ngudo ya hitheretsha Tshifhinga: Awara 4  <b>Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani:</b> Marifhi a foma (khumbelo/ mbilahelo/ u apu haya mabindu)/ marifhi a foma na a si a fomala a ya ho kha gurannya/mufhindulano/riviyu/muv higo (foma /na si foma)	Tshipitshi tshi songo lugiselwaho  • Mbonalo na milayo zwa tshibveledzwa • U pulana, u hahafamuhwe, u dzudzanya, u ita npowenpowe na u hakedza Tshifhinga: Awara 1  • U gwala manweledzo • Ngudo ya hitheretsha Tshifhinga: Awara 3  <b>Maanea:</b> 1 x u vhuisa muhumbulo/nganea/u hahafamuhwe /disikhesivi/mbuletshe dzo  Livhanya kha:  Maitela a u gwala: U pulana, u ita mvetomveto, u dovholola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula na u hakedza  <b>Zwivhumbeco na milayo ya kushumisele kwa luambo</b> • Ridzhisihahafamuhwe, tshitaila					

2021 Gr 12 Tshivenya Luambo lwa Hayani

<p><b>Zwivhumbeo na milayo zwa kushumisele kwa luambo (Zwi dzhenelela kha zwikili zwozhe)</b></p>	<p>o/ u apu%aya/mabindu)/ marifhi a foma%a na asi a foma%a a yaho kha gurannya/ %igwalo %a vhu%e na vhurifhi ha u fhelekedza/ nganeavhutshilo/ adzhenda na maambiwa a mu%angano/ime%i  Livhanya kha: Maitele a u %wala U pulana, u ita mvetomveto, u dovholola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula na u %ekedza  <b>Zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo</b> • Ridzhisi%a ra, tshitaila na ipfi • U nanga maipfi</p>	<p><b>Maanea:</b> 1 x U vhuisa muhumbulo/ nganetshelo/a u %a%a/disikhesivi/ mbuletshedzo  Livhanya kha:  Maitele a u %wala: U pulana, u ita mvetomveto, u dovholola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula na u %ekedza  <b>Zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo</b> • Ridzhisi%a ra, tshitaila na ipfi • U nanga maipfi • U vhumba mafhungo • U %wala</p>	<p>athikhili ya magazini  Livhanya kha:  Maitele a u %wala: U pulana, u ita mvetomveto, u dovholola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula na u %ekedza  <b>Zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo</b> • Ridzhisi%a ra, tshitaila na ipfi • U nanga maipfi • U vhumba mafhungo • U %wala pharagirafu • Zwiga zwa u vhala na mupele%o  <b>Tshivhumbeo na mbonalo zwa tshibveledzwa tsho nangiwaho</b> • U nanga maipfi • U vhumba mafhungo • U %wala pharagirafu • Zwiga zwa u vhala na mupele%o</p>	<p><b>Livhanya kha:</b> <b>Maitele a u</b> U pulana, u ita mvetomveto, u dovholola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula na u %ekedza  <b>Zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo</b> • Ridzhisi%a ra, tshitaila na ipfi • U nanga maipfi • U vhumba mafhungo • U %wala pharagirafu • Zwiga zwa u vhala na mupele%o  <b>Tshivhumbeo na mbonalo zwa tshibveledzwa tsho nangiwaho</b> Tshifhinga: Awara 4</p>	<p>na ipfi • U nanga maipfi • U vhumba mafhungo • U %wala pharagirafu • Zwiga zwa u vhala na mupele%o  <b>Tshivhumbeo na mbonalo zwa tshibveledzwa tsho nangiwaho</b> Tshifhinga: Awara 3</p>
---	---	--	---	---	---

2021 Gr 12 Tshivenpa Luambo lwa Hayani

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U vhumba mafhungo</li> <li>• U ɔwala pharagirafu</li> <li>• Zwiga zwa u vhala na mupele%</li> </ul> <p><b>Tshivhumbeo na mbonalo zwa tshibveledzwa tsho nangiwaho</b> Tshifhinga: Awara 3</p>	<p>pharagirafu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwiga zwa u vhala na mupele%</li> </ul> <p><b>Tshivhumbeo na mbonalo zwa tshibveledzwa tsho nangiwaho</b> Tshifhinga: Awara 4</p>	<p>Tshifhinga: Awara 4</p>		
<b>Npivhothangeli</b>	<p>Zwikili zwa u thetshelesa Maitele a u ɔwala Zwikili zwa u ɔwala, tshivhumbeo na mbonalo ya tshibveledzwa tsha vhudavhidzani.</p>	<p>Mbonalo ya milayo ya tshibveledzwa tsha ora%a Maitele a u ɔwala Zwikili zwa u ɔwala maanea ,tshivhumbeo na mbonalo ya tshaka dza maanea</p>	<p>Zwikili zwa u thetshelesa Maitele a u ɔwala Zwikili zwa u ɔwala, tshivhumbeo na mbonalo ya tshibveledzwa tsha vhudavhidzani.</p>	<p>Mbonalo na milayo ya tshibveledzwa tsha Ora%a Maitele a u ɔwala Zwikili zwa u ɔwala mbonalo na milayo zwiiveledzwa tsha vhudavhidzani</p>	<p>Mbonalo na milayo ya tshibveledzwa tsha Ora%a Zwikili zwa u ɔwala maanea Maitele a u ɔwala Zwikili zwa u ɔwala maanea ,tshivhumbeo na mbonalo ya tshaka dza maanea</p>
<b>Zwiko (Nga nnpa ha bugupfarwa) u engedzedza vhugudi</b>	<p>Zwiɔwe zwiko zwa u gudisa %itheretsha Gaidi ya vhagudi na vhugudi ha zwibveledza zwa vhusiki na zwa vhudavhidzani Gaidi ya MTG ya %itheretsha - Zwirendo zwo randelwaho zwa 12</p>	<p>Zwiɔwe zwiko zwa u gudisa %itheretsha Gaidi ya vhagudi na vhugudi ha zwibveledza zwa vhusiki na zwa vhudavhidzani Gaidi ya MTG ya %itheretsha - Zwirendo zwo randelwaho zwa 12</p>	<p>Zwiɔwe zwiko zwa u gudisa %itheretsha Gaidi ya vhagudi na vhugudi ha zwibveledza zwa vhusiki na zwa vhudavhidzani Gaidi ya MTG ya %itheretsha - Zwirendo zwo randelwaho zwa 12</p>	<p>Zwiɔwe zwiko zwa u gudisa %itheretsha Gaidi ya vhagudi na vhugudi ha zwibveledza zwa vhusiki na zwa vhudavhidzani Gaidi ya MTG ya %itheretsha - Zwirendo zwo randelwaho zwa 12 Gaidi ya u uigudisa ya Kushumisele kwo khetheyaho kwa luambo (KKL)</p>	<p>Zwiɔwe zwiko zwa u gudisa %itheretsha Gaidi ya vhagudi na vhugudi ha zwibveledza zwa vhusiki na zwa vhudavhidzani Gaidi ya MTG ya %itheretsha - Zwirendo zwo randelwaho zwa 12 Gaidi ya u uigudisa ya Kushumisele kwo khetheyaho kwa luambo (KKL)</p>
<b>U linga hushi ha foma%a: Mvusuludzo</b>	<p>Nyito ya u rangela u vhala. Kha vha livhanye na maitele a u ɔwala tshibveledzwa.</p>	<p>Nyito ya thangeli ya u vhala ya marangaphan»a. Kha vha livhanye na u ɔwala maanea.</p>	<p><b>Nyito ya u thetshelesa ho dzikaho, Nyito dza u thetshelesa dzi fulufhedzeaho, Tsumbo, khasho ya radio.</b></p>	<p>Mabambiri %a u thoma (1) a kale.: tshibveledzwa tsha u tou vhona mbudziso 3 &amp; 4. Kha vha livhanye na maitele a u ɔwala tshipi»a tsha tshibveledzwa.</p>	<p>Kha vha livhanye na maitele a u ɔwala maanea.</p>

2021 Gr 12 Tshivenpa Luambo lwa Hayani

<p>LTT (SBA)</p> <p>U linga ha foma</p>	<p><b>Mushumo wa 1: Ora</b> U thetshelesa u itela u pfesesa (Maraga dza 15 )</p>	<p><b>Mushumo wa 2:</b> <b>U wala (Maraga dza 50)</b> Maanea - U vhuisa muhumbulo/ nganetshelo/ a u / disikhesivi/ mbuletshedzo</p>	<p><b>Mushumo wa 3:</b> <b>U wala (Maraga dza 25)</b> Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani</p>	<p><b>Mushumo wa 4: Ora</b> Tshipitshi tshi songo lugiselwaho: (Maraga dza 15)</p>	<p><b>Mushumo wa 5:</b> <b>Thesite (Maraga dza 35)</b> Luambo lu kha nyimele: Tholokanyon»ivho Manweledzo Zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo</p>
---	--	---	--	--	--

2021 PULANE YA U FUNZA- Themo ya 2: TSHIVENYA LUAMBO LWA HAYANI: GIREIDI 12

THEMO YA 2: Mapuvha a 51	Vhege ya 1: 13-16 Lambamai (4)	Vhege ya 2: 19-23 Lambamai	Vhege ya 3: 28-30 Lambamai (3)	Vhege ya 4: 03-07 Shundunthule	Vhege ya 5: 10-14 Shundunthule	Vhege ya 6: 17-21 Shundunthule	Vhege ya 7: 24-28 Shundunthule	Vhege ya 8: 31 Shundunthule -4 Fulwi	Vhege ya 9: 07-11 Fulwi	Vhege ya 10: 14-18 Fulwi (4)	Vhege ya 11: 21-25 Fulwi
TPKL											
<p>Zwikili:</p> <p>U thetshelesa u itela u pfesesa:</p> <p>U vhala na u %alela</p> <p>U gwala na u %ekedza</p>	<p>Mufhindulano/in thaviyu Tshivhumbeo /mbonalo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mbonalo na milayo zwa tshibveledzwa</li> <li>U pulana, u %opisisa, u dzudzanya, u ita npowenpowe na u %ekedza</li> <li>Tshifhinga: Awara 1</li> </ul> <p>• U vhala u itela u pfesesa:</p> <p>Zwi%irathedzhi hu tshi shumiswa zwibveledzwa zwo gwaliwaho: Hu sedzwe Khethekanyo ya 3.2(CAPS)</p>	<p>Dibeithi/foramu/nyam bedzano ya tshigwada/nyambedzano ya phanele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mbonalo na milayo zwa tshibveledzwa</li> <li>U pulana, u %opisisa, u dzudzanya, u ita npowenpowe na u %ekedza</li> <li>Tshifhinga: Awara 1</li> <li>• U gwala manweledzo</li> <li>Ngudo ya %itheretsha</li> <li>Tshifhinga: Awara 3</li> </ul> <p><b>Maanea:</b> 1 x U vhuisa muhumbulo/ nganetshelo/ a u %a%a/ disikhesivi/ mbuletshedzo</p> <p><b>Livhanya kha:</b></p>	<p>Nyambedzano i si ya foma%a/u haseledza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mbonalo na milayo zwa tshibveledzwa</li> <li>U shumisa milayo</li> <li>Tshifhinga: Awara 1</li> <li>• U %alutshedzela zwibveledzwa zwa u tou vhona:</li> <li>Tsumbo: khungedzelo, khathuni, Zwifanyiso</li> <li>• Ngudo ya %itheretsha</li> <li>Tshifhinga: Awara 4</li> </ul> <p><b>Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani:</b></p> <p>Marifhi a vhukonani/ foma%a/ khumbelo/mbilahelo/ u apu%aya/ mabindu)/ marifhi a foma%a na a si a foma%a a yaho kha gurannya/</p>	<p>U vhalela n%ha hu songo lugiselwaho/ Tshipitshi tsho lugiselwaho:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mbonalo na milayo zwa tshibveledzwa</li> <li>U pulana, u %opisisa, u dzudzanya, u ita npowenpowe na u %ekedza</li> <li>Tshifhinga: Awara 1</li> <li>• U vhala u itela u pfesesa:</li> <li>o Mveledziso ya pivhaipfi na kushumisele kwa luambo</li> <li>o Tshivhumbeo tsha fhungo</li> <li>• Ngudo ya %itheretsha</li> <li>Tshifhinga: Awara 4</li> </ul>	<p>Nyambedzano i si ya foma%a/u haseledza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mbonalo na milayo zwa tshibveledzwa</li> <li>U shumisa milayo.</li> <li>Tshifhinga: Awara 1</li> </ul> <p><b>U vhala u itela u pfesesa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zwi%irathedzhi hu tshi khou shumiswa zwibveledzwa zwa u gwala:</li> <li>Hu sedzwe 3.2</li> <li>•</li> <li>Ngudo ya itheretsha</li> <li>Tshifhinga: awara 4</li> </ul> <p><b>Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani:</b></p> <p>Muvhigo/riviyu/ athikili ya guranpa/athikili ya magazini</p> <p><b>Livhanya kha:</b></p> <p><b>Maitele a u gwala:</b></p> <p>U pulana, u ita</p>	<p>Ndovhololo/mvu suludzoya zwikili na magudiswa a THEMO YA 2</p>					

2021 Gr 12 Tshivenpa Luambo lwa Hayani

<p>Zwivhumbeo na milayo zwa kushumisele kwa luambo (Zwi dzhenelela kha zwikili zwo<sup>3</sup>he)</p>	<p>• Ngudo ya <b>Wetheretsha</b> Tshifhinga: Awara 1,5</p> <p>Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani: Tshipitshi/ mufhindulano/inthaviyu</p> <p>Livhanya kha:</p> <p>Maitele a u gwala U pulana, u ita mvetomveto, u dovhholola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula na u <sup>1</sup>/<sub>2</sub>ekedza</p> <p>Zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo</p> <p>• Ridzhisi<sup>3</sup>ara, tshitaila na ipfi • U nanga maipfi • U vhumba mafhungo • U gwala pharagirafu • Zwiga zwa u vhala na mupele<sup>3</sup>o</p> <p>Tshivhumbeo na mbonalo zwa tshibveledzwa tsho nangiwaho Tshifhinga: Awara 3</p> <p>Zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo</p> <p>• Ridzhisi<sup>3</sup>ara, tshitaila na ipfi • U nanga maipfi • U vhumba</p>	<p><b>Maitele a u gwala:</b> U pulana, u ita mvetomveto, u dovhholola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula na u <sup>1</sup>/<sub>2</sub>ekedza</p> <p><b>Zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo</b></p> <p>• Ridzhisi<sup>3</sup>ara, tshitaila na ipfi • U nanga maipfi • U vhumba mafhungo • U gwala pharagirafu • Zwiga zwa u vhala na mupele<sup>3</sup>o</p> <p><b>Tshivhumbeo na mbonalo zwa tshibveledzwa tsho nangiwaho</b> Tshifhinga: Awara 3</p>	<p><sup>1</sup>/<sub>2</sub>igwalo <sup>1</sup>/<sub>2</sub>a vhu<sup>1</sup>e na vhurifhi ha u fhelekedza/nganeavhutshilo/adzhenda na maambiwa a mu<sup>3</sup>angano</p> <p><b>Livhanya kha:</b> <b>Maitele a u gwala</b> U pulana, u ita mvetomveto, u dovhholola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula na u <sup>1</sup>/<sub>2</sub>ekedza</p> <p><b>Zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo</b></p> <p>• Ridzhisi<sup>3</sup>ara, tshitaila na ipfi • U nanga maipfi • U vhumba mafhungo • U gwala pharagirafu • Zwiga zwa u vhala na mupele<sup>3</sup>o</p> <p><b>Tshivhumbeo na mbonalo zwa tshibveledzwa tsho nangiwaho</b> Tshifhinga: Awara 4</p>	<p><b>Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani:</b> Tshipitshi/ mufhindulano/inthaviyu</p> <p><b>Livhanya kha:</b> <b>Maitele a u gwala:</b> U pulana, u ita mvetomveto, u dovhholola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula na u <sup>1</sup>/<sub>2</sub>ekedza</p> <p><b>Zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo</b></p> <p>• Ridzhisi<sup>3</sup>ara, tshitaila na ipfi • U nanga maipfi • U vhumba mafhungo • U gwala pharagirafu • Zwiga zwa u vhala na mupele<sup>3</sup>o</p> <p><b>Tshivhumbeo na mbonalo zwa tshibveledzwa tsho nangiwaho</b> Tshifhinga: Awara 4</p>	<p>mvetomveto, u dovhholola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula na u <sup>1</sup>/<sub>2</sub>ekedza</p> <p><b>Zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo</b></p> <p>• Ridzhisi<sup>3</sup>ara, tshitaila na ipfi • U nanga maipfi • U vhumba mafhungo • U gwala pharagirafu • Zwiga zwa u vhala na mupele<sup>3</sup>o</p> <p><b>Tshivhumbeo na mbonalo zwa tshibveledzwa tsho nangiwaho</b> Tshifhinga: Awara 4</p>
---	--	--	---	--	--

2021 Gr 12 Tshivenpa Luambo lwa Hayani

	<p>mafhungo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U ɔwala pharagirafu</li> <li>• Zwiga zwa u vhala na mupele%</li> </ul> <p><b>Tshivhumbeo na mbonalo zwa tshibveledzwa tsho nangiwaho</b></p> <p>Tshifhinga: Awara 1,5</p>				
<b>Nqivhothang eli</b>	<p>Zwikili zwa u thetshelesa Maitele a u ɔwala</p> <p>Zwikili zwa u ɔwala, mbonalo na milayo ya tshipiqa tsha tshibveledzwa, nqivho ya redzhis%ara na tshitaila</p>	<p>Mbonalo na milayo ya tshibveledzwa tsha ora%a.</p> <p>Maitele a u ɔwala-kuɔwalelele kwa manweledzo</p> <p>Zwikili zwa u ɔwala maanea, tshivhumbeo na milayo ya tshaka dza maanea, u ɔwala phara.</p>	<p>Zwikili zwa u thetshelesa U %ha%huvha tshibveledzwa tsha u tou vhona</p> <p>Maitele a u ɔwala, Zwikili zwa u ɔwala, tshivhumbeo na milayo ya tshibveledzwa tsha vhudavhidzani</p>	<p>Zwikili zwa u thetshelesa Maitele a u ɔwala, tshivhumbeo na milayo ya tshibveledzwa tsha vhudavhidzani</p>	<p>Zwikili zwa u thetshelesa Maitele a u ɔwala, Zwikili zwa u ɔwala, mbonalo na milayo ya tshipiqa tsha tshibveledzwa, nqivho ya redzhis%ara na tshitaila</p>
<b>Zwiko (Nga nnpa ha bugupfarwa) u engedzedza vhugudi</b>	<p>Gaidi ya MTG ya %itheretsha - Zwirendo zwo randelwaho zwa 12</p> <p>Gaidi ya u pigudisa ya Kushumisele kwo khetheyaho kwa luambo (KKL)</p> <p>Zwiɔwe zwiko zwa u guda .itheretsha.</p> <p>Mabambiri a milingo a miɔwaha yo fhiraho</p>	<p>Gaidi ya MTG ya %itheretsha - Zwirendo zwo randelwaho zwa 12</p> <p>Gaidi ya u pigudisa ya Kushumisele kwo khetheyaho kwa luambo (KKL)</p> <p>Zwiɔwe zwiko zwa u guda .itheretsha.</p> <p>Mabambiri a milingo a miɔwaha yo fhiraho</p>	<p>Gaidi ya MTG ya %itheretsha - Zwirendo zwo randelwaho zwa 12</p> <p>Gaidi ya u pigudisa ya Kushumisele kwo khetheyaho kwa luambo (KKL)</p> <p>Zwiɔwe zwiko zwa u guda .itheretsha.</p> <p>Mabambiri a milingo a miɔwaha yo fhiraho</p>	<p>Gaidi ya MTG ya %itheretsha - Zwirendo zwo randelwaho zwa 12</p> <p>Gaidi ya u pigudisa ya Kushumisele kwo khetheyaho kwa luambo (KKL)</p> <p>Zwiɔwe zwiko zwa u guda .itheretsha.</p> <p>Mabambiri a milingo a miɔwaha yo fhiraho</p>	<p>Gaidi ya MTG ya %itheretsha - Zwirendo zwo randelwaho zwa 12</p> <p>Gaidi ya u pigudisa ya Kushumisele kwo khetheyaho kwa luambo (KKL)</p> <p>Zwiɔwe zwiko zwa u guda .itheretsha.</p> <p>Mabambiri a milingo a miɔwaha yo fhiraho</p>

2021 Gr 12 Tshivenpa Luambo lwa Hayani

	dza maanea a Mitheretsha na pfufhi					
U linga hu si ha foma%a: Mvusuludzo	Maitele a gwala a maanea a Mitheretsha	<b>Ndovhololo ya Bambiri %a 1:</b> Mbuziso ya 5 (Mabambiri a kale) <b>Tsenguluso ya zwirendo</b> - I %ekedzwe sa nyito ya ora%a.	<b>Mabambiri a u thoma a kale:</b> mbuziso dza zwibveledzwa zwa u tou vhona dza 3 & 4. Hu livhanywe kha maitele a u gwala zwibveledzwa zwa vhudavhidzani	<b>Hu livhanywe kha bambiri %a 1:</b> U fhindula tholokanyonqivho na manweledzo.	<b>Hu livhanywe kha bambiri %a 1:</b> U fhindula tholokanyonqivho na manweledzo.	
LTT (SBA) U linga ha foma%a	<b>Mushumo wa 6</b> <b>•itheratsha: (</b> <b>Maraga dza 35)</b> Asainimete ya Mitheretsha (35)  <b>KANA</b> Mbuziso pfufhi ( Maraga dza 10) NA Mbuziso ndapfu. (Maraga dza 25)			<b>Mushumo wa 7</b> <b>Ora%a:</b> U vhalela n%ha hu songo lugiselwaho/ Tshipitshi tsho lugiselwaho		



2021 PULANE YA U FUNZA- Themo ya 3: TSHIVENYA LUAMBO LWA HAYANI: GIREIDI 12

THEMO YA 3: Mapuvha a 52	Vhege ya 1: 13-16 Fulwana (4)	Vhege ya 2: 19-23 Fulwana	Vhege ya 3: 26-30 Fulwana	Vhege ya 4: 02-06 hangule	Vhege ya 5: 10-13 hangule (4)	Vhege ya 6: 16-20 hangule	Vhege ya 7: 23-27 hangule	Vhege ya 8: 30 Khubvumedzi- 03 Tshimedzi	Vhege ya 9 6-10 Tshimedzi	Vhege ya 10 13-17 Tshimedzi	Vhege ya 11 20-23 Tshimedzi (4)
<b>CAPS</b>											
<p><b>Zwikili:</b></p> <p>U thetshelesa u itela u pfesesa:</p> <p>U vhala na u alela</p> <p>U gwala na u ekedza</p>	<p><b>U pivhadza muambi/dzindivhuho:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zwivhumbeo na milayo</li> <li>U shumisa milayo</li> <li>U pulana, u quisisa na u vhekanya</li> <li>U ita nponwenponwe na u ekedza Tshifhinga: Awara 1</li> <li>U vhala u itela u pfesesa.:</li> <li>U alutshedzela zwibeledzwa zwa u vhone.</li> <li>Ngudo ya itheretsha Tshifhinga: Awara 3</li> </ul> <p><b>Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani:</b></p> <p>Tshipitshi/ mufhindulano/inthaviyu</p> <p><b>Livhanya kha:</b></p> <p><b>Maitele a u gwala U pulana, u ita mvetomveto, u dovhholola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula na u ekedza</b></p> <p><b>Zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ridzhisiara,</li> </ul>	<p><b>Modaresheni wa Ora%a Tshifhinga: Awara 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>U gwala manweledzo</li> <li>Ngudo ya itheretsha Tshifhinga: Awara 4</li> </ul> <p><b>Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani:</b></p> <p>Vhurifhi ha vhone/ foma%a (khumbelo/mbilahelo/ u apu%aya/mabindu)/ marifhi a foma%a na kha gurannu/ i%walo %a vhu%e na vhurifhi ha u fhelekedza/ nganeavhutshilo/ adzhenda na maambiwa a mu%angano/ime%i</p> <p><b>Livhanya kha:</b></p> <p><b>Maitele a u gwala U pulana, u ita mve%omve%o, u dovhholola, u dzudzanya, u</b></p>	<p><b>Modaresheni wa Ora%a Tshifhinga: Awara 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>U gwala manweledzo</li> <li>Ngudo ya itheretsha Tshifhinga : Awara: 3</li> </ul> <p><b>Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani:</b></p> <p>Muvhigo/riviyu /athikili ya gurannu/athikili ya magazini</p> <p><b>Livhanya kha:</b></p> <p><b>Maitele a u gwala U pulana, u ita mvetomveto, u dovhholola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula na u ekedza</b></p> <p><b>Zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ridzhisiara,</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Mulingo Thangeli</b></p> <p><b>Mushumo wa 9</b></p> <p><b>Mulingo Thangeli (Maraga dza 250)</b></p> <p>Bambiri %a 1 - Luambo lu kha nyimele (Maraga dza 70 ) - Awara2</p> <p>Bambiri %a 2 - itheretsha (Maraga dza 80) - Awara 2,5</p> <p>Bambiri %a 3 - U gwala (i nga gwala nga hangule/ Khubvumedzi) (Maraga dza 100) - Awara 3</p> <p>Vhu%umani ha mabambiri a mi%waha yo fhiraho: <a href="https://qrgo.page.link/2Eq33">https://qrgo.page.link/2Eq33</a></p>	<p>Mvusuludzo ya mabambiri a Mulingo Thangeli</p>						

2021 Gr 12 Tshivenya Luambo lwa Hayani

<p>Zwivhumbeo na milayo zwa kushumisele kwa luambo (Zwi dzhenelela kha zwikili zwozhe)</p>	<p>tshitaila na ipfi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U nanga maipfi</li> <li>• U vhumba mafhungo</li> <li>• U z̄wala pharagirafu</li> <li>• Zwiḡa zwa u vhala na mupelezo</li> </ul> <p><b>Tshivhumbeo na mbonalo ya tshibveledzwa tsho nangiwaho</b> Tshifhinga: Awara 3</p>	<p>vhalulula u itela u khakhulula na u z̄ekedza</p> <p><b>Zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ridzhisiḡara, tshitaila na ipfi</li> <li>• U nanga maipfi</li> <li>• U vhumba mafhungo</li> <li>• U z̄wala pharagirafu</li> <li>• Zwiḡa zwa u vhala na mupelezo</li> </ul> <p><b>Tshivhumbeo na mbonalo ya tshibveledzwa tsho nangiwaho</b> Tshifhinga: Awara 4</p>	<p>tshitaila na ipfi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U nanga maipfi</li> <li>• U vhumba mafhungo</li> <li>• U z̄wala pharagirafu</li> <li>• Zwiḡa zwa u vhala na mupelezo</li> </ul> <p><b>Tshivhumbeo na mbonalo ya tshibveledzwa tsho nangiwaho</b> Tshifhinga: Awara 3</p>			
<p><b>Nuivhothangeli</b></p>	<p>Tshikili tsha u amba U z̄alutshedzela zwibveledzwa zwa u vhone.</p> <p>Maitele a u z̄wala Tshikili tsha u z̄wala, Tshivhumbeo na mbonala ya tshibveledzwa tsha vhudavhidzani</p>	<p>Mbonalo na milayo ya tshibveledzwa tsha oraḡa.</p> <p>Maitele a u z̄wala - U z̄wala manweledzo Tshikili tsha u z̄wala muvhigo, tshivhumbeo na mbonalo.</p>	<p>Mbonalo na milayo ya tshibveledzwa tsha oraḡa.</p> <p>Maitele a u z̄wala, Tshikili tsha u z̄wala muvhigo, tshivhumbeo na mbonalo.</p>			
<p><b>Zwiko</b> (Nga nḡa ha bugupfarwa) u engedzedza vhugudi</p>	<p>Gaidi ya MTG ya z̄itheretsha - Zwirendo zwo randelwaho zwa 12 Gaidi ya u pigudisa ya Kushumisele kwo khetheyaho kwa luambo (KKL)</p> <p>Zwiḡwe zwiko zwa u guda z̄itheretsha.</p> <p>Mabambiri a milingo a miḡwaha yo fhiraho</p>	<p>Gaidi ya MTG ya z̄itheretsha - Zwirendo zwo randelwaho zwa 12 Gaidi ya u pigudisa ya Kushumisele kwo khetheyaho kwa luambo (KKL)</p> <p>Zwiḡwe zwiko zwa u guda z̄itheretsha.</p> <p>Mabambiri a milingo a miḡwaha yo fhiraho</p>	<p>Gaidi ya MTG ya z̄itheretsha - Zwirendo zwo randelwaho zwa 12 Gaidi ya u pigudisa ya Kushumisele kwo khetheyaho kwa luambo (KKL)</p> <p>Zwiḡwe zwiko zwa u guda z̄itheretsha.</p> <p>Mabambiri a milingo a miḡwaha yo fhiraho</p>			
<p><b>U linga hu si</b></p>	<p><b>Livhanya kha Bammbiri</b></p>	<p><b>Livhanya kha Bammbiri</b></p>				

2021 Gr 12 Tshivenpa Luambo lwa Hayani

<b>ha foma:</b> Mvusuludzo	<b>1:</b> Hu fhindulwe mbudziso ya 3 (khungedzelo) na ya 4 (khathuni)	<b>1:</b> Hu fhindulwe mbudziso ya 3 (khungedzelo) na ya 4 (khathuni)				
<b>LTT (SBA)</b> <b>U linga ha foma</b>	<b>Mushumo wa 8</b> <b>Ora:</b> U vhalela naha hu songo lugiselwaho/ Tshipitshi tsho lugiselwaho (Maraga dza 10)					

## 2021 PULANE YA U FUNZA- Themo ya 4: TSHIVENYA LUAMBO LWA HAYANI: GIREIDI 12

THEMO YA 4: Mapuvha a 47	Vhege ya 1: 05-08 Tshimedzi (4)	Vhege ya 2: 11-15 Tshimedzi	Vhege ya 3: 18-22 Tshimedzi	Vhege ya 4: 25-29 Tshimedzi	Vhege ya 5: 1-5 Lara	Vhege ya 5: 8-12 Lara	Vhege ya 6 15-19 Lara	Vhege ya 7 - 10 22 Lara - 8 Nyendavhusi ku Milingo
TPKL								
<b>Zwikili:</b>  <b>U</b> <b>thetshesela</b> <b>u itela u</b> <b>pfesesa:</b>  <b>U vhala na u</b> <b>alela</b>  <b>U gwala na u</b> <b>ekedza</b>	<b>Modaresheni wa Ora%</b> <b>Tshifhinga:</b> Awara 1 <b>Ndugiselo ya mulingo nga u shumisa mabambiri a milingo yo fhiraho Luambo kha nyimele:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tholokanyonpivho</li> <li>Manweledzo</li> <li>Zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo</li> </ul> <b>itheretsha:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nganea/Fo%uku%oo</li> <li>qirama</li> <li>Zwirendo</li> </ul> <b>Tshifhinga:</b> Awara 4 <b>Ndugiselo ya mulingo nga u shumisa mabambiri a milingo yo fhiraho U gwala</b> <b>Maanea</b> <b>Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani</b> <b>Tshifhinga:</b> Awara 4 <b>Livhanya kha:</b> <b>Maitela a u gwala U pulana, u ita mvetomveto, u dovhholola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula na u %ekedza</b> <b>Zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ridzhisi%ara, tshitaila na ipfi</li> <li>U nanga maipfi</li> <li>U vhumba mafhungo</li> <li>U gwala pharagirafu</li> <li>Zwiga zwa u vhala na mupele%o</li> </ul> <b>Zwivhumbeo na mbonalo zwa</b>	<b>Modaresheni wa Ora%</b> <b>Tshifhinga:</b> Awara 1 <b>Ndugiselo ya mulingo nga u shumisa mabambiri a milingo yo fhiraho Luambo kha nyimele:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tholokanyonpivho</li> <li>Manweledzo</li> <li>Zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo</li> </ul> <b>itheretsha:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nganea/Fo%uku%oo</li> <li>qirama</li> <li>Zwirendo</li> </ul> <b>Tshifhinga:</b> Awara 4 <b>Ndugiselo ya mulingo nga u shumisa mabambiri a milingo yo fhiraho U gwala</b> <b>Maanea</b> <b>Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani</b> <b>Tshifhinga:</b> Awara 4 <b>Livhanya kha:</b> <b>Maitela a u gwala U pulana, u ita mvetomveto, u dovhholola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula na u %ekedza</b> <b>Zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ridzhisi%ara,</li> </ul>	<b>Modaresheni wa Ora%</b> <b>Tshifhinga:</b> Awara 1 <b>Ndugiselo ya mulingo nga u shumisa mabambiri a milingo yo fhiraho Luambo kha nyimele:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tholokanyonpivho</li> <li>Manweledzo</li> <li>Zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo</li> </ul> <b>itheretsha:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nganea/Fo%uku%oo</li> <li>qirama</li> <li>Zwirendo</li> </ul> <b>Tshifhinga:</b> Awara 4 <b>Ndugiselo ya mulingo nga u shumisa mabambiri a milingo yo fhiraho U gwala</b> <b>Maanea</b> <b>Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani</b> <b>Tshifhinga:</b> Awara 4 <b>Livhanya kha:</b> <b>Maitela a u gwala U pulana, u ita mvetomveto, u dovhholola, u dzudzanya, u vhalulula u itela u khakhulula na u %ekedza</b> <b>Zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ridzhisi%ara, tshitaila na ipfi</li> <li>U nanga maipfi</li> <li>U vhumba mafhungo</li> <li>U gwala pharagirafu</li> <li>Zwiga zwa u vhala na mupele%o</li> </ul> <b>Zwivhumbeo na mbonalo zwa tshibveledzwa tsho nangiwa.</b>	<b>Milingo ya NSC</b>				

2021 Gr 12 Tshivenpa Luambo lwa Hayani

<p>Zwivhumbeo na milayo zwa kushumisele kwa luambo (Zwi dzhenelela kha zwikili zwoꝑhe)</p>	<p>tshibveledzwa tsho nangiwaho.</p>	<p>tshitaila na ipfi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U nanga maipfi</li> <li>• U vhumba mafhungo</li> <li>• U ꝑwala pharagirafu</li> <li>• Zwiga zwa u vhala na mupeleꝑo</li> </ul> <p><b>Zwivhumbeo na mbonalo zwa tshibveledzwa tsho nangiwaho.</b></p>		
<p><b>Nꝑivhothange li</b></p>	<p>Maitele a u ꝑwala Zwikili zwa u ꝑwala, Tshivhumbeo na mbonalo zwa Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani Zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo</p>	<p>Maitele a u ꝑwala Zwikili zwa u ꝑwala, Tshivhumbeo na mbonalo zwa Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani Zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo</p>	<p>Maitele a u ꝑwala Zwikili zwa u ꝑwala, Tshivhumbeo na mbonalo zwa Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani Zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo</p>	
<p><b>Zwiko</b> (Nga nꝑa ha bugupfarwa) u engedzedza vhugudi</p>	<p>Vhuꝑumani ha mabambiri a miꝑwaha yo fhiraho: <a href="https://qrgo.page.link/2Eq33">https://qrgo.page.link/2Eq33</a></p>	<p>Vhuꝑumani ha mabambiri a miꝑwaha yo fhiraho: <a href="https://qrgo.page.link/2Eq33">https://qrgo.page.link/2Eq33</a></p>	<p>Vhuꝑumani ha mabambiri a miꝑwaha yo fhiraho: <a href="https://qrgo.page.link/2Eq33">https://qrgo.page.link/2Eq33</a></p>	
<p><b>U linga hu si ha fomaꝑa:</b>  Mvusuludzo</p>	<p><b>Ndovhololo ya Bammbiri ꝑa 1:</b> Tholokanyonꝑivho/manweledzo/zwibveledzwa zwa u tou vhona/ Zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo.</p> <p><b>Ndovhololo ya Bammbiri ꝑa 3:</b> Maitele a u ꝑwala/Tshaka dza maanea</p>	<p><b>Ndovhololo ya Bammbiri ꝑa 3:</b> Zwivhumbeo zwa zwibveledzwa zwa vhudavhidzani</p> <p><b>Ndovhololo ya Bammbiri ꝑa 2:</b> Tsenguluso ya vhurendi/Maanea a ꝑitheretsha/ Mbudziso pfufhi</p>	<p><b>Ndovhololo ya Bammbiri ꝑa 1:</b> Tholokanyonꝑivho/manweledzo/zwibveledzwa zwa u tou vhona/ Zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo.</p> <p><b>Ndovhololo ya Bammbiri ꝑa 3:</b> Maitele a u ꝑwala/Tshaka dza maanea</p>	
<p><b>LTT (SBA)</b>  U linga ha fomaꝑa</p>				